


# PAS BESOUN DE LÈI...

Lou menistre de la Culturo e de la Coumunicacioun es un finocho pèr óublida li proumesso de sa davanciero...

Pajo 2



# Prouvènço aro

Tóuti li mes, lou journau de la Prouvènço d'aro

Janvié 2010

n° 251

2,10 €

## “Loïa”

### Jano Blacas de la Pampeto

Emé lou nouvel an, Jano Blacas, de Brignolo nous fai l'ounour de la publicacioun d'un nou-vèu rouman, Loïa.

L'erouïno d'aquéu rouman, se ié dis Loïa es uno jouvènto qu'a perdu sa maire quand èro pichouneto.

Soun paire, batisto, encaro jouine, d'un tems d'un viage, rescontro uno nouvello coumpagno, Andreïno. Loïa se sènt alor abandounado pèr soun paire, mau-grat lis esfort de sa grand, la Renaudo, e dóu parèu pèr l'envirouna de tendresso.

Quand un nouvel enfant, Louis, arribo dins l'oustalado, Loïa toumbo dins la depressioun.

Bono-di uno amigo de sa bello-maire, vai retrouba la joïe de viéure e rescountra, à soun tour soun proumier amour.

Damisello Blacas, dins soun parla chanu, illustro soun tète d'expressioun goustouso pesca-do dins lou parla varés de sa famiho. Em' aquéu vuechen rouman de Jano de la Pampeto, se trouban de-bon dins uno istòri d'aro: uno famiho recoumpausado, coume n'en vesèn de mai en mai. Lis enfant se sènton abandouna, e soun lèst à faire d'escapado vo de marrit tour...

#### Loïa vo lou triounfle de l'Amour

*Oh! Lou flame rouman! Moute, dis amo puro, regisclo lou bonur, lou verai, la bounta!*

*Dins un decor campèstre, oh ! li bèlli pinturo, de la vido en bastido e di moudernita!*

*Li dramò, li malur, esfraï, mesaventuro s'escafon à cha pau, dins la sereneta...*

*Lou liame famihau, que de-longo perduro ensigno un bèu camin, un camin d'eternita!*

*Nosto erouïno bello, un soulèu pèr soun paire, mentre-que la mameto, engardant de mau-traire tèn l'empènto, apasimo: amaran e clamour...*

*Pamens, avèn agu pòu pèr aquelo fiho. Mai tout capitè bèn, qu'es uno meravïho, bord que dins soun aviado, a triounfla l'Amour! (Reinié Raybaud).*

Jano Blacas de la Pampeto es demié nòsti flàmis escrivan, uno di mai apetegado au travai d'espandimen de l'escrituro en lengo nostro. Lacho jamai la plumo pèr lou mai grand bonur de si legèire e gardo toujour aquéu gàubi que nous saup esmourre coume esmeraviha dins tóuti si bèu raconte.

Jano, pèr sa sensibilita, es de-bon uno amo roumantico coume se n'en trobo plus. Endraias lèu li piado de Loïa pèr retrouba soun roumantisme

La presentacioun óuficialo dóu libre, emé signaduro, es previsto pèr la fin dóu mes de mars. Mai n'en reparlaren au bon moumen, mai lou poudès croumpa tre aro.

T. D.

Loïa , un rouman de Jano Blacas de la Pampeto emé reviraduro franceso - A coumandà is Edicioun Prouvènço d'Aro - 21x14, 250 pajo - 17 éurò (+ 3 éurò pèr lou port) - 18 carriero de Beyrouth - 13009 Marsiho.

# Bello ivernado



## Frederi Mitterrand

Nous esplico que tenèn lou cantèu e lou coutèu pèr proumoure li lengo regiounalo, uno lèi es pas necito.

Pajo 2

## Li pole celèste

Lou recaufamen climati se fai senti dins li pole i dous bout de la terro, l'Artic e l'Antarti.

Pajo 6

## Gui Bonnet

Li cansoun d'amour de Mirèio meso en musico sus lou nou-vèu disque dóu cantaire prouvençau.

Pajo 9

## Uno Couvention pèr li lengo regiounalo



À grand ranfort financié, lou Counsèu Regiounau dóu Lengadò-Roussihoun e lou Reitourat de l'Acadèmi de Mount-Pelié s'engajon pèr apara la lengo d'oc e la lengo catalano, li doslengo istourico de soun teraire.